

Uvod u teoriju telekomunikacionog saobraćaja

Slučajne promjenljive u telekomunikacionim mrežama

Diskretne

- Geometrijska raspodjela
- Poasonova raspodjela
- Binomna raspodjela...

Kontinualne

- Eksponencijalna raspodjela
- Uniformna raspodjela
- Gausova raspodjela
- Pareto raspodjela...

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Geometrijska raspodjela

$$\text{Prob}\{X = k\} = (1 - q)q^k, \quad 0 < q < 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

q je bezdimenziona veličina

PRIMJER:

Pretpostavimo da za slot vremenskog multipleksa konkuriše više korisnika. Neka je vjerovatnoća da je slot na raspolaganju posmatranom izvoru $1-q$. Slot se dodjeljuje drugim izvorima sa vjerovatnoćom q . Slučajna promjenljiva X predstavlja broj neuspjelih pokušaja zauzimanja kanala do prvog uspješnog pokušaja zauzimanja kanala.

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Modifikovana geometrijska raspodjela:

$$\text{Prob}\{X = k\} = (1 - q)q^{k-1}, \quad 0 < q < 1, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

PRIMJER:

Paket se prenosi po linku. Vjerovatnoća neuspješnog prenosa je q . Vjerovatnoća uspješnog prenosa je $1-q$. Slučajna promjenljiva X predstavlja broj pokušaja do uspješnog prenosa.

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine geometrijske raspodjele

Uslov normalizovanosti:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \text{Prob}\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} (1 - q)q^k = (1 - q) \times \sum_{k=0}^{\infty} q^k = (1 - q) \times \frac{1}{1 - q} = 1$$

Srednja vrijednost:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \times \text{Prob}\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} k(1 - q)q^k = (1 - q)q \times \sum_{k=0}^{\infty} kq^{k-1} = \\ &= (1 - q)q \times \frac{d}{dq} \sum_{k=0}^{\infty} q^k = (1 - q)q \times \frac{d}{dq} \frac{1}{1 - q} = \frac{(1 - q)q}{(1 - q)^2} = \frac{q}{1 - q} \end{aligned}$$

↖
Ovo je moguće ako je red konvergentan

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine geometrijske raspodjele

Srednja kvadratna vrijednost:

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \times \text{Prob}\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 (1-q)q^k = (1-q)q \times \sum_{k=0}^{\infty} k(kq^{k-1}) = (1-q)q \times \frac{d}{dq} \sum_{k=0}^{\infty} kq^k$$
$$E[X^2] = (1-q)q \times \frac{d}{dq} \frac{q}{(1-q)^2} = (1-q)q \times \frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{(1+q)q}{(1-q)^2}$$



Zamjena sume i izvoda

Varijansa:

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - \{E[X]\}^2 = \frac{(1+q)q}{(1-q)^2} - \frac{q^2}{(1-q)^2} = \frac{q}{(1-q)^2}$$

PRIMJER: Osobine modifikovane geometrijske raspodjele.

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Poasonova raspodjela

$$\text{Prob}\{X = k\} = \frac{\rho^k}{k!} e^{-\rho}, \quad \rho > 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

ρ je bezdimenziona veličina (intenzitet saobraćaja)

PRIMJER:

Pretpostavimo da brojimo telefonske pozive koji tokom posmatranog vremena dolaze na telefonsku centralu. Ako je taj broj izbrojanih poziva k , a vrijeme t , onda se radi o Poasonovoj raspodjeli (eksperimentalni rezultat). ρ je proporcionalna vremenu t i srednjoj dolaznoj brzini poziva λ .

$$\rho = \lambda t$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine Poasonove raspodjele:

Uslov normalizovanosti:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \text{Prob}\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\rho^k}{k!} e^{-\rho} = e^{-\rho} \times \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\rho^k}{k!} = e^{-\rho} \times e^{\rho} = 1$$

Srednja vrijednost:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \times \text{Prob}\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\rho^k}{k!} e^{-\rho} = e^{-\rho} \times \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\rho^k}{k!} = \\ &= \rho e^{-\rho} \times \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\rho^{k-1}}{(k-1)!} = \rho e^{-\rho} \times \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\rho^j}{j!} = \rho e^{-\rho} \times e^{\rho} = \rho \end{aligned}$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine Poasonove raspodjele

Srednja kvadratna vrijednost:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \times \text{Prob}\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\rho^k}{k!} e^{-\rho} = e^{-\rho} \times \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \frac{\rho^k}{k!} = \\ &= \rho e^{-\rho} \times \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\rho^{k-1}}{(k-1)!} = \rho e^{-\rho} \times \frac{d}{d\rho} \left[\rho \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\rho^{k-1}}{(k-1)!} \right] = \\ &= \rho e^{-\rho} \times \frac{d}{d\rho} \left[\rho \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\rho^j}{j!} \right] = \rho e^{-\rho} \times \frac{d}{d\rho} [\rho e^{\rho}] = \rho e^{-\rho} \times [e^{\rho} + \rho e^{\rho}] = \rho(1 + \rho) \end{aligned}$$

Varijansa:

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - \{E[X]\}^2 = \rho(1 + \rho) - \rho^2 = \rho \longrightarrow E[x]=\text{Var}[X]$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Binomna raspodjela

$$\text{Prob}\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad 0 < p < 1, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

p je bezdimenziona veličina

PRIMJER:

Pretpostavimo prenos poruke (koja sadrži n paketa) preko kanala koji sa vjerovatnoćom p unosi grešku tokom prenosa paketa. Slučajna promjenljiva koja predstavlja broj pogrešno prenesenih paketa ima binomnu raspodjelu.

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine binomne raspodjele:

Uslov normalizovanosti:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \text{Prob}\{X = k\} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = [p + 1 - p]^n = 1$$



Njutnova binomna formula

Srednja vrijednost:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^n k \times \text{Prob}\{X = k\} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} = \\ &= np \times \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)![n-1-(k-1)]} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)} = \\ &= np \times \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{j![n-1-j]} p^j (1-p)^{n-1-j} = np \times [p + 1 - p]^{n-1} = \\ &= np \end{aligned}$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine binomne raspodjele:

Srednja kvadratna vrijednost:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{k=0}^n k^2 \times \text{Prob}\{X = k\} = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \\ &= np + np^2(n-1) \end{aligned}$$

Varijansa:

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - \{E[X]\}^2 = np + np^2(n-1) - (np)^2 = np - np^2$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Veza binomne i Poasonove raspodjele:

Poasonova raspodjela je granični slučaj binomne raspodjele kada broj pokušaja n teži beskonačnosti, a vjerovatnoća događaja p teži 0, pri čemu njihov proizvod ostaje konstantan i jednak ρ .

$$N! \approx \sqrt{2\pi N} N^N e^{-N} \quad \text{Stirlingova formula}$$

$$\begin{aligned} p(k) &= \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} = \frac{N!}{k!(N-k)!} p^k (1-p)^{N-k} = \\ &= \frac{N^N e^{-N}}{k!(N-k)^{N-k} e^{-(N-k)}} \left(\frac{\rho}{N}\right)^k \left(1 - \frac{\rho}{N}\right)^{N-k} = \frac{\rho^k}{k!} \left(\frac{N}{N-k}\right)^{N-k} e^{-k} \left(1 - \frac{\rho}{N}\right)^{N-k} = \\ &= \frac{\rho^k}{k!} e^{-k} \left(\left(1 - \frac{k}{N-k}\right)^{\frac{N-k}{k}}\right)^{-k} \left(\left(1 - \frac{\rho}{N}\right)^{\frac{N}{\rho}}\right)^{\frac{\rho}{N}(N-k)} = \frac{\rho^k}{k!} e^{-k} e^k e^{-\rho} = \frac{\rho^k}{k!} e^{-\rho} \end{aligned}$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Eksponencijalna raspodjela:

$$f_X(x) = \mu e^{-\mu x}, \quad x \geq 0$$

μ predstavlja srednju brzinu dimenzije vrijeme⁻¹

$$F_X(x) = 1 - e^{-\mu x}, \quad x \geq 0$$

Mnogi fenomeni u telekomunikacionim mrežama se mogu opisati ovom raspodjelom (trajanje telefonskog poziva, interval između dva poziva koji dolaze na telefonsku centralu, faza tišine za izvor govornog saobraćaja,...)

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine eksponencijalne raspodjele

Uslov normalizovanosti:

$$\int_0^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu x} dx = -\lim_{a \rightarrow +\infty} [e^{-\mu a}]_0^a = 1$$

Srednja vrijednost:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^{\infty} x f_X(x) dx = \int_0^{\infty} \mu x e^{-\mu x} dx = \frac{1}{\mu} \int_0^{\infty} z e^{-z} dz = \\ &= \frac{1}{\mu} \left\{ \left[z(-e^{-z}) \right]_0^{+\infty} - \int_0^{\infty} -e^{-z} dz \right\} = \frac{1}{\mu} \int_0^{\infty} e^{-z} dz = \frac{1}{\mu} \end{aligned}$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine eksponencijalne raspodjele:

Srednja kvadratna vrijednost:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \mu e^{-\mu x} dx = \frac{1}{\mu^2} \int_0^{+\infty} z^2 e^{-z} dz = \\ &= \frac{1}{\mu^2} \left\{ [z^2 \times (-e^{-z})]_0^{+\infty} - 2 \int_0^{+\infty} z(-e^{-z}) dz \right\} = \frac{2}{\mu^2} \int_0^{+\infty} z e^{-z} dz = \frac{2}{\mu^2} \end{aligned}$$

Varijansa:

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - \{E[X]\}^2 = \frac{2}{\mu^2} - \frac{1}{\mu^2} = \frac{1}{\mu^2} \longrightarrow \text{Var}[X] = E[X]^2$$

Koeficijent varijacije $C_X=1$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine eksponencijalne raspodjele:

Memoryless osobina

- Pretpostavimo da X predstavlja poziv koji je započeo u trenutku $x=0$
- Posmatrajmo slučajnu promjenljivu X u trenutku $x=\tau$, i pretpostavimo da je poziv još aktivan
- Potrebno je da odredimo funkciju raspodjele slučajne promjenljive $R=X-\tau$, koja predstavlja 'ostatak vremena'

$$\begin{aligned} F_R(t) &= \text{Prob}\{R \leq t\} = \text{Prob}\{X - \tau \leq t \mid X > \tau\} = \\ &= \frac{\text{Prob}\{X - \tau \leq t, X > \tau\}}{\text{Prob}\{X > \tau\}} = \frac{\text{Prob}\{\tau < X \leq t + \tau\}}{1 - \text{Prob}\{X \leq \tau\}} = \\ &= \frac{\text{Prob}\{X \leq t + \tau\} - \text{Prob}\{X \leq \tau\}}{1 - \text{Prob}\{X \leq \tau\}} = \frac{F_X(t + \tau) - F_X(\tau)}{1 - F_X(\tau)} \end{aligned}$$

- Odgovarajuća funkcija gustine raspodjele je

$$f_R(t) = \frac{d}{dt} F_R(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{F_X(t + \tau) - F_X(\tau)}{1 - F_X(\tau)} \right] = \frac{f_X(t + \tau)}{1 - F_X(\tau)}$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine eksponencijalne raspodjele:

Memoryless osobina

- Prethodne relacije važe za bilo koju slučajnu promjenljivu X , pod imenom teorema “više od života”
- Vidimo da obje funkcije zavise od trenutka τ , kada se ponovo slučajna promjenljiva razmatra
- U specijalnom slučaju eksponencijalne raspodjele važi

$$F_R(t) = \frac{F_X(t+\tau) - F_X(\tau)}{1 - F_X(\tau)} = \frac{1 - e^{-\lambda(t+\tau)} - [1 - e^{-\lambda\tau}]}{1 - [1 - e^{-\lambda\tau}]} = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$f_R(t) = \frac{f_X(t+\tau)}{1 - F_X(\tau)} = \frac{\lambda e^{-\lambda(t+\tau)}}{1 - [1 - e^{-\lambda\tau}]} = \lambda e^{-\lambda t}$$

- Dakle slučajna promjenljiva ‘ostatak vremena’ ima i dalje eksponencijalnu raspodjelu kao slučajna promjenljiva X i ne zavisi od τ !!!!!!

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine eksponencijalne raspodjele:

Memoryless osobina

- Ova osobina se široko primjenjuje u teoriji redova čekanja
- Slučajnu promjenljiva sa eksponencijalnom raspodjelom ima memoryless osobinu jer odgovarajuća promjenljiva 'ostatak vremena' ima identičnu eksponencijalnu raspodjelu
- Može se pokazati da je eksponencijalna raspodjela jedina kontinualna raspodjela sa ovom osobinom.
- Može se pokazati da je geometrijska raspodjela jedina diskretna raspodjela sa ovom osobinom.

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine eksponencijalne raspodjele:

Minimum dvije slučajne promjenljive sa eksponencijalnom raspodjelom

- Razmotrimo dvije slučajne promjenljive T_1 i T_2 koje imaju eksponencijalnu raspodjelu

$$F_{T_1}(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$F_{T_2}(t) = 1 - e^{-\lambda_2 t}$$

$$T = \min\{T_1, T_2\}$$

$$\begin{aligned} F_T(t) &= F_{T_1}(t) + F_{T_2}(t) - F_{T_1}(t) \times F_{T_2}(t) = \\ &= 1 - e^{-\lambda_1 t} + 1 - e^{-\lambda_2 t} - (1 - e^{-\lambda_1 t}) \times (1 - e^{-\lambda_2 t}) = \\ &= 1 - e^{-\lambda_1 t - \lambda_2 t} = 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \end{aligned}$$

- Slučajna promjenljiva T ima eksponencijalnu raspodjelu sa srednjom dolaznom brzinom $\lambda_1 + \lambda_2$
- Lako je pokazati da ovo važi i za opšti slučaj, proizvoljnog broja slučajnih promjenljivih

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine eksponencijalne raspodjele

Minimum dvije slučajne promjenljive sa eksponencijalnom raspodjelom

- Razmotrimo banku sa četiri šaltera
- Korisnik dolazi i zatiče sva četiri šaltera zauzeta.
- Pretpostavimo da vrijeme posluživanja korisnika ima eksponencijalnu raspodjelu srednje brzine μ . Treba odrediti distribuciju vremena čekanja korisnika.
- Pristigli korisnik 'zna' da preostalo vrijeme posluživanja korisnika na šalterima ima eksponencijalnu raspodjelu srednje brzine μ (memoryless).
- Korisnik će započeti razgovor sa bankarom čim prvi šalter bude slobodan.
- Vrijeme čekanja je prema tome jednako minimumu četiri eksponencijalne raspodjele srednje brzine μ . To znači da je odgovarajuća raspodjela eksponencijalna sa brzinom 4μ .

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine eksponencijalne raspodjele:

Upoređenje eksponencijalne raspodjele i druge raspodjele

- Pretpostavimo dvije slučajne promjenljive X (eksponencijalna) i Y (proizvoljna)

$$\begin{aligned}\text{Prob}\{X > Y\} &= \int_0^{+\infty} [1 - F_X(x)] f_Y(x) dx = \int_0^{+\infty} f_Y(x) e^{-\mu x} dx = \\ &= LT\{f_Y(x)\}|_{s=\mu}\end{aligned}$$

- gdje $LT\{f_Y(x)\}$ predstavlja Laplasovu transformaciju funkcije $f_Y(x)$
- Ako Y ima eksponencijalnu raspodjelu onda važi

$$\begin{aligned}LT\{f_Y(x)\} &= LT\{\lambda e^{-\lambda t}\} = \frac{\lambda}{\lambda + s} \\ \text{Prob}\{X > Y\} &= \frac{\lambda}{\lambda + s} \Big|_{s=\mu} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\end{aligned}$$

PRIMJER

U pošti postoje dva telefona. Kada osoba A odluči da koristi telefon i dođe u poštu utvrdi da jedan već koristi osoba B, pri čemu niko više ne čeka. Pretpostavimo da vrijeme korišćenja telefona ima eksponencijalnu raspodjelu parametra m . Koliko iznosi vjerovatnoća da osoba A završi korišćenje telefona prije osobe B? Što ako je vrijeme korišćenja telefona determinističko?

X – vrijeme trajanja korišćenja telefona od strane osobe A

Y – vrijeme trajanja korišćenja telefona od strane osobe B

$$\begin{aligned} P(X < Y) &= \int_0^{\infty} P(X < y | Y = y) f_Y(y) dy = \int_0^{\infty} F_X(y) f_Y(y) dy = \\ &= \int_0^{\infty} (1 - e^{-\mu y}) \mu e^{-\mu y} dy = 1 - \mu \int_0^{\infty} e^{-2\mu y} dy = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Za slučaj determinističke raspodjele: $P(X < Y) = 0$

PRIMJER

Pretpostavimo da se studenti A i B takmiče ko će prije završiti zadatak. Pretpostavimo da vremena završetka imaju eksponencijalnu raspodjelu parametara λ_A , odnosno λ_B . Odrediti raspodjelu slučajne promjenljive Z koja predstavlja broj takmičenja do prve pobjede studenta A. Neka je p vjerovatnoća da student A pobjeđuje Studenta B. Neka je X slučajna raspodjela vremena rada studenta A na zadatku, a Y slučajna raspodjela vremena rada studenta B na zadatku.

$$\begin{aligned} p &= P(X < Y) = \int_0^{\infty} P(X < y | Y = y) f_Y(y) dy = \int_0^{\infty} F_X(y) f_Y(y) dy = \\ &= \int_0^{\infty} (1 - e^{-\lambda_A y}) \lambda_B e^{-\lambda_B y} dy = 1 - \lambda_B \int_0^{\infty} e^{-(\lambda_A + \lambda_B)y} dy = 1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_A + \lambda_B} = \frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_B} \end{aligned}$$

Neka je q vjerovatnoća pobjede studenta B:

$$q = 1 - p = \frac{\lambda_B}{\lambda_B + \lambda_A}$$

$$P(Z = n) = (1 - q) q^{n-1} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B + \lambda_A} \left(\frac{\lambda_B}{\lambda_B + \lambda_A} \right)^{n-1}, \quad 0 < q < 1, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Uniformna raspodjela:

Kontinualna slučajna promjenljiva X ima uniformnu raspodjelu na intervalu $[a,b]$ ako

$$f_X(x) = \frac{u(x - b) - u(x - a)}{b - a}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

gdje je $u[x]$ jedinična step funkcija centrirana u x

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine uniformne raspodjele:

Uslov normalizovanosti se izvodi na elementaran način

Koristi se kada rezultati nekog događaja mogu imati bilo koju vrijednost u opsegu vrijednosti bez definisanih privilegija

Srednja vrijednost:

$$E[X] = \int_a^b x \times \frac{1}{b-a} dx = \frac{b+a}{2}$$

Srednja kvadratna vrijednost

$$E[X^2] = \int_a^b x^2 \times \frac{1}{b-a} dx = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Gausova raspodjela:

- Kontinualna slučajna promjenljiva X ima Gausovu raspodjelu ako:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

gdje je μ realan broj.

- Uslijed centralne granične teoreme, suma beskonačnog broja nezavisnih identično raspodijeljenih slučajnih promjenljivih teži Gausovoj raspodjeli!!!
- To je tipičan trend sa Internet saobraćajem.
- Teško dokazivanje normalizovanosti, izračunavanje srednje vrijednosti i varijanse. Teško odrediti $F_X(x)$.

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Gausova raspodjela:

- Srednja vrijednost

- Pođimo od pretpostavke da za neparnu funkciju važi:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx - \int_{-\infty}^{+\infty} \mu \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 0$$

$$E(X) - \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 0$$

$$E(X) - \mu = 0$$

$$E(X) = \mu$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Gausova raspodjela:

- Varijansa:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{2\pi}\sigma$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{d\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{2\pi} \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^3} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \sigma^2$$

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Sporadičan saobraćaj

- Poasonova i binomna raspodjela se tradicionalno koriste za modelovanje saobraćaja u mreži.
- Nedavne analize pokazuju da ovi modeli nisu adekvatni za sporadičan saobraćaj (bursty) zato što saobraćaj često ima izuzetno velike trenutne vrijednosti, iako su srednje vrijednosti male.
- To znači da saobraćaj u telekomunikacionim mrežama može imati visoku varijansu u širokom opsegu vremenskih intervala, tako da grupni saobraćaj nije usrednjen ako sakupimo kompletan saobraćaj tokom dugog vremenskog perioda.
- Udruživanjem saobraćaja više bursty izvora rezultatni saobraćaj ostaje bursty (self-similarity).
- Za ovakav saobraćaj se koriste heavy-tailed raspodjele.

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Pareto raspodjela:

$$f(x) = \frac{ba^b}{x^{b+1}}$$

- **b** je parametar oblika koji je pozitivan realan broj, dok je **a** pozitivan translacioni izraz koji mora biti manji od **x**

$$F(x) = 1 - \left(\frac{a}{x}\right)^b$$


- Koristi se za izražavanje trajanja Internet sesije

Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Pareto raspodjela

Isprekidana linija $a=2$, $b=5$

Puna linija $a=2$, $b=3$



Slučajne promjenljive u telekomunikacijama

Osobine Pareto raspodjele

Pareto raspodjela

- Srednja vrijednost je pozitivna za $b > 1$
- Varijansa ima smisla za $b > 2$

$$\mu = \frac{ba}{b-1}$$
$$\sigma^2 = \frac{ba^2}{(b-1)^2(b-2)}$$

- Tipično se uzima da je **b** između 1.4 i 1.6
- Vjerovatnoća da je slučajna promjenljiva veća od x opada geometrijski.

$$p(X > x) = 1 - p(X \leq x) = \left(\frac{a}{x}\right)^b$$